

Milan Jovićević

RATNE SJEKIRE U MUZEJU KRALJA NIKOLE

Uzbirci oružja Muzeja kralja Nikole nalazi se interesantna mala kolekcija ratnih sjekira – ukupno 15 primjeraka, od kojih deset turske i pet ruske provenijencije.¹

TURSKA

Svih deset turskih sjekira su ratni trofeji. Pripadale su različitim derviškim redovima čiji su se pripadnici pojavljivali na crnogorskom bojištu u toku crnogorsko-turskih ratova u drugoj polovini XIX vijeka. Samo u bici na Fundini (14. avgust 1876) u crnogorskom ratnom plijenu našlo se „16 derviških sjekira“.² Naime, u toku većih i značajnijih vojnih pohoda, koji su često proglašavani svetim ratovima za odbranu islama (džihad), turskoj vojsci su se priključivale grupe derviša dobrovoljaca. Borili su se pod sopstvenim zastavama i nosili specifična obilježja svoga derviškog reda među kojima su najkarakterističnije bile njihove bojne sjekire. Stvaran učinak ovog anahronog oružja u uslovima ratovanja u poznom XIX vijeku bio je minimalan, ali je zato moralni efekt bio ogroman. Neveliki derviški odredi sa svojim upadljivim sjekirama raspaljivali su vjerski fanatizam i jačali borbeni moral kod turskih trupa.

Dosta brojni i prilično opširni opisi zbirke crnogorskih ratnih trofeja izloženih u Biljardi, kao i kasnije njihove izložbe smještene sedamdesetih godina XIX vijeka u posebnom prostoru u okviru vojne radionice (Laboratorija), kada je zbirka prerasla u pravi vojni muzej, ne pominju derviške sjekire. Njih nema ni u inventaru fonda muzeja u Laboratoriji, koji je, po

1 Ovim radom nijesu obuhvaćene sjekire afričkih ratničkih plemena iz muzejske poklon-zbirke argentinskog diplomata Luja Tenjea, koje su obuhvaćene zapaženim radom: Đurđica Petrović, *Vanevropsko oružje u istorijskom muzeju na Cetinju*, Cetinje 1975.

2 Cjelokupna djela Nikole I Petrovića Njegoša – *Memoari*, knjiga peta, Cetinje 1969, 382.

nalogu austrougarskih okupacionih vlasti, sačinio dr Alfred Mell, konzervator vojnog muzeja u Beču. Činjenica da je Državni muzej u Zetskom domu, osnovan 1893. godine, imao „kolekciju svih vrsta oružja”³, ne ide u prilog prepostavci da se u njemu čuvalo derviško oružje. Jer, u tom slučaju, nametnulo bi se pitanje gdje su sjekire bile smještene do 1893. godine. Uostalom, zar bi Muzej u Zetskom domu imao prednost u odnosu na mnogo stariji i za vojnu istoriju neuporedivo značajniji muzej u Laboratoriji.

Ipak, derviške sjekire se pominju u istorijskoj i putopisnoj literaturi, ali ne u okviru muzejskih fondova i izložbi. Tako su u svećanoj povorci na Cetinju povodom

predaje tvrđave Medun (20. oktobar 1876) nošeni trofeji iz borbi sa Turcima, među kojima i „derviške sjekire i kopija”.⁴ Kralj Nikola je u svojim *Memoarima* detaljno opisao svetkovinu svetodorđevskog krsta na Cetinju (28. novembar 1878). Tom prilikom je ovim ruskim ordenom za hrabrost odlikovano 275 crnogorskih vojnika. U svećano ukrštenoj prostoriji u Biljardi, „pored slike i grba, zastirala su zid dva velika turska barjaka, a do njih sablje, derviške sjekire i razno oružje tursko...”⁵ Znači, ovo muzejski atraktivno derviško oružje je u posebnim prilikama odnekle donošeno i izlagano. Kad već nijesu u postojećim muzejima, njegova spremišta mogla su biti samo u dinastičkim rezidencijama, inače poznatim po svojim prostorijama na čijim zidovima je bilo izvješeno brojno i raznovrsno oružje. Tako jedan talijanski novinar i publicista piše da u dvorcu prestolonasljednika Danila postoji „veličanstvena sala sa trofejnim oružjem svih vremena i svih vrsta, od kojeg je većina bila uzeta od Turaka”.⁶

Primjeri turskih (derviških) ratnih sjekira iz današnje muzejske zbirke oružja se međusobno razlikuju po vremenu nastanka i po tipološkim karakteristikama. Dvije najstarije sjekire (inv. brojevi 1077/345 i 1078/346) proizvedene su u nekoj turskoj oružarskoj radionici tokom XVII vijeka. Sem neznatne razlike u veličini (39x38,5 i 39x37,5 cm), djeluju kao rad istog oružara. To su sjekire sa dva sječiva polumjesečaste forme kovana od jednog komada gvožđa. Veliko sječivo tanji se prema oštrici, a po sredini, sa suprotne strane,

Derviška sjekira, Turska
17. vijek



produžava u suženi dio koji prelazi u masivni okrugli tulac. Iznad tulca sjekire je koplice sa izduženim tulcem, koji preko kuglastog dijela prelazi u sječiva sa zaobljenim vrhom i blago naglašenim središnjim rebrom. Koplice su posebno kovane, a za dršku je prišrafljeno. Drške kod obje sjekire su naknadno dodate.

³ Dušan Vuksan, *Državni muzej cetinjski, „Ilustrovani zvanični almanah – šematizam Zetske banovine”*, god. I, Sarajevo 1931, 201.

⁴ Martin Đurđević, *Memoari sa Balkana 1858-1878*, 124.

⁵ Nikola I Petrović Njegoš, nav. djelo, 604-605.


⁶ Mario Boša, *Lettere dal Montenegro*, Bergamo 1896, 51-52.

Osamnaesti vijek je zastupljen sa dvije sjeckire. Jedan primjerak (inven. broj 1066/334) je velika sjeckira (91,7x24x39 cm) sa dva polumjesečasta, posebno kovana sjećiva, međusobno znatno razdvojena; spajaju se sa pravougaonim produžecima koji formiraju okrugli, sa spoljne strane četvorostранo modeliran tulac. U tulac je uvučena originalna drška od mrkog drveta koja na dva mesta ima fiksirane male gvozdene alke sa pokretnim prstenima. Na drugom, donjem kraju drške navučen je vrh kopila sa dugim tulcem. Vrh je izdužen, prema tulcu zaobljen, a na završetku zašiljen; s obje strane, sredinom, jako naglašeno rebro. Na jednoj strani vrha utisnut nečitljivi pravougaoni žig.

Drugi primjerak iz XVIII vijeka (inven. broj 1073/341) je sjeckira sa jednim velikim sjećivom (87,7x19,8 cm) polumjesečaste forme koje se sužava po sredini i prelazi u četvorostrani tulac sa zaobljenim i profilisanim bočnim stranama. Na jednoj od tih strana urezan kratki tekst na arapskom. Nasuprot oštice cilindrični dodatak sa prstenom. Na gornjoj strani tulca ovalna ploča sa loptastim dugmetom po sredini. Autentična masivna drška, od mrkog drveta, pravougaonog presjeka.

Jedna sjeckira iz prve polovine XIX vijeka precizno je datirana (1802) i na njoj je urezan tekst koji je određuje kao oružje derviša sadijskog reda. Utemeljitelj i eponim ovog reda je Sadudin, rođen početkom XIV vijeka u mjestu Džibi (između Havrana i Damaska), odakle i drugo ime Sadijaca-Džibavija. U nauci nema saglasnosti oko statusa Sadije-Džibavije – neki ga smatraju samostalnim, a drugi ogrankom derviškog reda Rifaija. Sem u Egiptu i Turskoj, derviši sadijskog reda imali su svoje tekije (derviška boravišta, poput manastira ili samostana u hrišćanstvu) i po Balkanu, od kojih je najpoznatija u Marašu (Prizren), podignuta, vjerovatno, posljednjih decenija XVII vijeka. Njeno osnivanje i gradnja pripisuje se Albancu Hadži šeh Sulejmanu, prozvanom Adizababa, rodom iz Bušata, u okolini Skadra. Smatra se da je upravo on zaslužan za širenje sadijskih tekija po Balkanu – na Kosovu (pored Prizrena, Đakovica i okoline), u Makedoniji (Skoplje, Veles, Kumanovo, Tetovo, te sela Dorfulija u Dumalija-Orce) te širom Albanije (Toskija, Lješ, Šijak).⁷

Ova sjeckira (inven. broj 1079/347) ima jedno sjećivo standardnog polumjesečastog oblika sa testerastom ivicom nasuprot oštice uz koju se nižu deset kružnih otvora. Po sredini sjećivo se sužava i prelazi u veliki tulac. Na jednom kraju, s unutrašnje strane, zakivkom dodana pokretna kuka. S obje strane sjećiva urezan tekst ispisan arabicom: "Pomoć od Boga i blisko osvojenje. O Bože, O Muhamede, o blagi piru šeih Sa'duddine Džebavi! O sejide (gospodine) Ahmedu Rifa... ja idem k tebi ... Hasan ... Husein. Tvoj duhovni otac je kao mjesec" (s jedne strane sjećiva) i „Vlasnik derviš Jusuf, učenik šejha Abdulfettaha.



Derviška sjeckira, "rifaiškog" reda
(inv. br. 1076)

⁷ O sadijskom redu: Dušanka Bojanović, *Turske vojne zastave u cetinjskim muzejima*, Beograd-Cetinje 1981, 83.

Izradio majstor Džemal, blagog mjeseca muharema 10. dana godina 1217 (1802. po hrišćanskoj eri). O Božel O Muhamedel O Ali! (s druge strane sječiva).

Iako na jednoj derviškoj sjekiri proizvedenoj 1848. godine (inven. broj 1067/335) nema imena pira (starješina i utemeljivač reda) i šejha (osnivača i graditelja tekije), tekst na njenom sječivu upućuje na pripadnost Sadiji-Džibaviji. To je jednostruka sjekira sa povelikim (68,5 cm) polumjesečastim sječivom koje se na donjem kraju sužava i poprima formu šiljka. Iznad tog dijela vertikalni, limitirano pokretni dodatak, navučen na tupu stranu sječiva i pričvršćen zakivkom. Od sredine, sječivo se širi i prelazi u okrugli masivni tulac. S obje strane urezan tekst na arapskom pismu: "Nema boga osim Alaha, Muhammed je božji poslanik, Ali je božji milosnik. U pomoć, o sultan Saladin, neka mu Alah uzdigne njegovu svetost, 1578" (s jedne strane sječiva) i „Pomoć od Alaha, pobjeda je blizu, obraduj vjernike. O Ali, o Hasan, o Husein. Nema junaka osim Alije, niti sablje osim zulfikara, 1264" (s druge strane). S obje strane sječiva utisнутa su po tri nečitljiva sročnika žiga, a s jedne i nevjerojatno urezana Solomonova zvijezda.

Devetnaestom vijeku pripadaju još dvije derviške sjekire u zbirci. Jedna (inven. broj 1071/339) je sa dva sječiva iskovana od jednog komada gvožđa. Usko dugo sječivo (126,5 x 33,5 cm) sa polumjesečastom oštrom sužavom po sredini i obrazuje trouglasto ispupčeni tulac. Naknadno dodata drvena drška sa gvozdenim šiljkom na donjem dijelu. Druga sjekira (inven. broj 1075/342) je sa samo jednim velikim sječivom (122x38 cm) koje se tanji ka oštrici, a nasuprot nje sužava po sredini i prelazi, prvo u šestostrani tulac, a dalje u profilisani dio u formi pravougaonika i dvije kupe. Originalna drška od mrkog drveta sa gvozdenim šiljkom na donjem dijelu.

Najmlađi primjerak iz ove male muzejske kolekcije derviškog oružja je ratna sjekira nastala 1908. godine (inven. broj 1076/344), nesumnjivo trofej iz Prvog balkanskog rata. Sječivo polumjesečaste forme se tanji prema oštrici, a nasuprot nje, po sredini, produžava u suženi dio koji prelazi u višestrani tulac sa kupastim nastavkom. Po cijeloj površini srebrom tauširani cvjetni motivi, ukrštene linije, derviške sjekire i stilizovane turske sablje. S obje strane sječiva ispisani, u istoj tehnici i materijalu, tekstovi na arabici iz čijeg se sadržaja vidi da je sjekiru 1324.H (1908. po hrišćanskoj eri) izradio derviš Ahmed, pripadnik rifaijskog reda. Dalje slijedi objašnjenje da su Rifaije poklonici Muhamedovog potomstva i da su spremni za njega žrtvovati život. Posebno gaje kult Alije, četvrtog kalifa i Muhamedovog zeta, te njegova dva sina Hasana i Huseina.

Posljednji, deseti primjerak iz grupe derviških sjekira (inven. broj 1074/342) je nedatiran. Ima dvostruko sječivo i okrugli, sa spoljne strane dvostruko trouglasto ispupčeni tulac.

RUSIJA


Činjenica da u muzejskoj zbirci oružja postoji pet ruskih ratnih sjekira tipa bardiš nameće nekoliko pitanja na koja se ne može dati pouzdan odgovor. Prije svega, kako su ove sjekire dospjele u Crnu Goru? Logična je prepostavka da su one ruski poklon. Međutim, na jednoj

od njih je natpis na arabici, što bi je moglo svrstati u ratne trofeje otete od Turaka. Nezahvalno je razmatrati razne mogućnosti – ratni plijen, kupovina ... – kako je ruska sjekira mogla dospjeti u turske ruke. Kako se ne spominju ni u istoriografiji o Crnoj Gori, ni u opisima dvije cetinjske muzejske izložbe, može se samo prepostavljati gdje su čuvane prije nego što su 1926. godine uključene u fond novoosnovanog Državnog muzeja. Sporno je i kad su, kao poklon ili ratni plijen, stigle u Crnu Goru. Ako se to desilo krajem XIX vijeka ili kasnije, moguće je da su pripadale fondu Muzeja u Zetskom domu. U suprotnom, mogle su biti čuvane jedino u dinastičkim rezidencijama širom Crne Gore.

Svih pet ratnih sjekira bardiš proizvedeno je u ruskim oružarskim radionicama tokom XVII vijeka. Tri od njih (inven. brojevi 1068-1070/336-338) su toliko slične da se mogu vjerno prikazati istim opisom. To je sjekira sa jednim izrazito velikim sječivom (131x69,5; 145x70; 131x69,5 cm) polumjesečaste forme koje se po sredini produžava i prelazi u masivni četverostrani tulac. Donji krak sječiva završava pločicom koja je prikucana za motku. Nad tulcem, zakivkom fiksirana gvozdena pločica sa produžetkom koji od polovine dužine grana u dva zavojita kraka. Na donjem dijelu motke je gvozdeni šiljak. Samo jedna od ove tri sjekire (inven. broj 1069/337) ima autentičnu motku (dršku). Motka je od mrkog drveta sa gvozdenim šiljkom na donjem dijelu. Na spoljnoj strani fiksirane su (zakivkom) dvije alke sa dva pokretna gvozdena prstena.

Vrlo slična bardiš sjekira (inven. broj 1072/340) je nešto manja (103x60,6 cm) i nema nad tulcem pravougaonu pločicu sa zavojitim kracima. S jedne strane sječiva srebrom tauširani kratki tekst isписан arabicom. Motka je naknadno dodata.

Tipološki znatno drukčija je bardiš sjekira iz muzejske zbirke (inven. broj 1080/348). Ima relativno dugo sječivo (50,5x8,4 cm) iste polumjesečaste forme čiji se donji krak savija i poprima formu spljoštene pločice sa otvorom za prikivanje na motku. Sječivo se po sredini sužava i prelazi u mali višestrani tulac.



Ratna sjekira "barbiš", Rusija 17. vijek.